

IV	Opis događaja	Datum obilježavanja	Nosioci obilježavanja	Način obilježavanja
1.	Dan Općine Stari Grad	02.05.	Općina Stari Grad	Prema programu nosioca obilježavanja
2.	Dan Općine Centar	02.05.	Općina Centar	Prema programu nosioca obilježavanja
3.	Dan Općine Novo Sarajevo	16.05.	Općina Novo Sarajevo	Prema programu nosioca obilježavanja
4.	Dan Općine Novi Grad Sarajevo	16.12.	Općina Novi Grad Sarajevo	Prema programu nosioca obilježavanja

\*Obilježavanje događaja gdje je Grad Sarajevo učesnik u protokolarnim aktivnostima prema Kalendaru obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda narodnooslobodilačkog rata iz perioda 1941.-1945. i odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Kantona Sarajevo, gradskih općina, udruženja i drugih nosilaca obilježavanja, osim u tački 23. gdje je nosilac obilježavanja Grad Sarajevo.

Prijedlog Kalendara je podložan izmjenama i dopunama!

Na osnovu člana 26. stav 1. tačke 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst) i članom 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 35. sjednici održanoj 29.01.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU  
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  
JU "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI  
SARAJEVO" SA FINANSIJSKIM PLANOM  
ZA 2020. GODINU**

Član 1.

Daje se saglasnost na Program rada JU "Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo" sa finansijskim planom za 2020. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-165/20  
29. januara 2020. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Dr. Igor Gavrić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 35. sjednici održanoj 29.01.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU  
O PRISTUPANJU SPORAZUMU GRADONAČELNIKA  
ZA KLIMU I ENERGIJU I IZRADI AKCIONOG PLANA  
ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBUTIV  
KLIMATSKIH PROMJENA (engl: Sustainable energy and  
climate action plan - SECAP)**

Član 1.

Grad Sarajevo pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, čime se obavezuje da će smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> za najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na baznu godinu i povećati otpornost na klimatske promjene na svojoj teritoriji.

Član 2.

Grad Sarajevo prihvata načela i obaveze iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

Član 3.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće daje ovlaštenje gradonačelniku za pristupanje i potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

Član 4.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće pokreće proces izrade Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) do 2030. godine.

Član 5.

Akcionni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) ima za cilj:

- smanjiti emisije CO<sub>2</sub> (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na području grada za najmanje 40% do 2030. godine u odnosu na baznu godinu, efikasnijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije;
- povećati otpornost grada na posljedice klimatskih promjena;
- podijeliti viziju, rezultate, iskustvo i znanje iz procesa izrade i implementacije SECAP-a s drugim lokalnim i regionalnim tijelima u okviru Evropske unije i izvan nje, putem direktne saradnje i razmjene, posebno u kontekstu Sporazuma gradonačelnika.

Član 6.

Proces izrade Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena grada bit će zasnovan na principima održivog razvoja.

Član 7.

Gradonačelnik će imenovati koordinatora tima za izradu Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.

Član 8.

Gradonačelnik će imenovati članove tima za izradu Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena kao operativno, izvršno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade SECAP-a.

Član 9.

Gradonačelnik će imenovati savjetodavnu grupu za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, koja će aktivno učestvovati u izradi SECAP-a.

Član 10.

Po završetku izrade Plana, isti će se dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-166/20  
29. januara 2020. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Dr. Igor Gavrić, s. r.

Na osnovu člana 177. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 35. sjednici održanoj 29.01.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG  
PLANA "KVADRANT C1 – MARIJIN DVOR"**

Član 1.

Usvaja se Izmjena i dopuna Regulacionog plana "KVADRANT C1 - MARIJIN DVOR" (u daljem tekstu: Plan).

## Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa mjerama i aktivnostima za provođenje Plana
- Odluka o provođenju Plana

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata
- Idejno rješenje saobraćaja
- Idejno rješenje hortikulture
- Idejno rješenje toplifikacije - gasifikacije
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete
- Idejno rješenje kablovske tk mreže

## Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Gradu Sarajevo - Službi za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove, Općini Novo Sarajevo i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

## Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-167/20

29. januara 2020. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Gradskog vijeća

Dr. Igor Gavrić, s. r.

## Član 3.

U obuhvatu Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Stambeno-poslovna zona - ukupna površina iznosi 1,53 ha
- Benzinska pumpa - ukupna površina iznosi 0,14 ha
- Saobraćajne površine - ukupna površina iznosi 0,92 ha

## Član 4.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina:

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana;
- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu, u sklopu koje investitor može formirati tlocrtno rješenje objekta, a istu ne može preći ni najistureniji dio objekta;
- Maksimalna spratnost utvrđena je Planom i ne može se mijenjati;
- Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15,0 cm više od kote niveleto pločnika;
- Maksimalna spratna visina prizemlja sa poslovnim namjenom je 340 cm. Maksimalna konstruktivna visina spratnih etaža je 300 cm (konstruktivna visina etaže se mjeri od gornje kote međuspratne konstrukcije jedne do gornje kote međuspratne konstrukcije sljedeće etaže). Ukoliko su projektovane visine spratnih etaža veće od 300 cm spratnost objekta mora biti niža;
- Maksimalni koeficijent izgrađenosti na građevinskim parcelama je  $K_i = 3,5-4$ , u zavisnosti od njenog položaja, veličine i oblika i ne može preći zadate vrijednosti;
- Procenat izgrađenosti građevinske parcele je  $P_i = 30\%$  do  $60\%$  u zavisnosti od njenog položaja, veličine i oblika i ne može preći zadate vrijednosti;
- Na planiranim građevinskim parcelama br. 1 i br. 2, dio planiranog stambeno-poslovnog objekta spratnosti od P2 - P4 (maksimalne visine 16m) sa ozelenjenim ravnim krovom mora biti isključivo poslovne namjene;
- Svi arhitektonski objekti predviđeni za izgradnju ovim Planom moraju biti oblikovani i građeni od savremenih materijala;
- Građevinska linija podzemne etaže može biti i veća od građevinske linije osnovnog gabarita objekta, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uređeni teren, a za potrebe rješavanja saobraćaja u mirovanju odnosno garažiranja;
- Udaljenost građevinske linije podzemne etaže u odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1,5 m, zbog mogućnosti realizacije zaštite građevinske jame;
- Moguća je realizacija više podzemnih etaža, a naročito za rješavanje saobraćaja u mirovanju odnosno realizacije garažiranja. Na završnoj konstrukciji podzemne etaže koja izlazi iz osnovnog gabarita potrebno je obezbijediti cca 25% površine za zelenilo, formiranjem žardinjera ili udubljenja u ploči;
- Uređaji i instalacije koji su u funkciji objekta moraju se smjestiti u okviru osnovnog gabarita arhitektonskog objekta;

Na osnovu člana 177. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 29.01.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU****O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA  
REGULACIONOG PLANA "KVADRANT C1 - MARIJIN  
DVOR"**

## Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Kvadrant C1 - Marijin Dvor" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, urbanističko tehnički uslovi za izgradnju građevina, uređenje građevinskog zemljišta, kao i uređenje zelenih i slobodnih površina.

## Član 2.

Granica obuhvata Plana polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na parceli k.č. 3349/1, a ima koordinate  $y=6531915$ ,  $x=4856909$ , produžava na sjever idući preko parcela k.č. 3349/1, 3349/3 i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama  $y=6531867$ ,  $x=4857106$ , zatim se lomi na sjeveroistok idući putem k.č. 4117/26 i dolazi u tačku br. 3 koja ima koordinate  $y=6532010$ ,  $x=4857171$ , skreće na jug idući preko parcela k.č. 4117/26, 4117/2, 3355/8, 3355/1 (koordinate prelomnih tačaka: br. 4  $y=6532014$ ,  $x=4857128$ ; br.5  $y=6532000$ ,  $x=4857127$ ) i dolazi u tačku br. 6 koja ima koordinate  $y=6532015$ ,  $x=4856935$ , potom se lomi na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 3355/1 i 4333/1, te nastavlja međom parcele k.č. 4244 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Novo Sarajevo I, Općina Novo Sarajevo.

Površina obuhvata Plana iznosi  $P=2,6$  ha.

- Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti inženjersko-geološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS;
- Postavljanje privremenih objekata se ne može odobriti, izuzimajući objekte za potrebe gradilišta, a isti se moraju ukloniti prije početka tehničkog prijema zgrade;
- Nivelete pješačkih površina kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovani i izvedeni prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

## Član 5.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom. Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

## Član 6.

Na postojećim objektima koji su predviđeni za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja.

## Član 7.

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Unutar ugla preglednosti u zonama saobraćajnih čvorova se ne mogu postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture čija visina prelazi 0,6 m.

Parkiranje - garažiranje uključujući i pristupne garažne rampe za podzemne parking etaže moraju se obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele ili unutar gabarita objekta.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene bruto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za administraciju jedno parking mjesto na 30 m<sup>2</sup>/BGP
- za trgovinu jedno parking mjesto na 60 m<sup>2</sup>/BGP
- za planiranu stambenu izgradnju 1 stan - 1.1 parking mjesto

## Član 8.

Uređenje zelenih površina se mora izvršiti na osnovu projekta sadnje čiju osnovu čini Idejno rješenje hortikulture koje je sastavni dio Plana.

Uređene zelene površine sa urbanim mobilijarom i adekvatnim popločanjem čine 30% od ukupne površine obuvata i moraju biti tako izvedene.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

## Član 9.


Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05 i 59/07).

## Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-167-1/20  
29. januara 2020. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
Dr. Igor Gavrić, s. r.



## OPĆINA NOVI GRAD

### Općinsko vijeće

Na osnovu člana 29. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09) člana 33. i 79. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 i 2/17), a u skladu sa Odredbama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97, 29/09, 40/15 i 32/19), Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo, na 31. sjednici održanoj dana 27.01.2020. godine, donijelo je

### ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

#### DIO PRVI POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

##### Član 1.

- (1) Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji, uvjeti, način i postupak dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija (u daljem tekstu: poslovni prostori), zasnivanje, dejstvo, trajanje i prestanak zakupa, visina i način plaćanja zakupnine, obaveze u vezi sa garancijom plaćanja zakupnine te ostala pitanja u vezi sa zakupnim odnosom

- (2) poslovni prostora i prostorija kojima pravo upravljanja i raspolaganja ima Općina Novi Grad Sarajevo.
- (2) Odredbe ove Odluke odnose se i na zakup skloništa.

##### Član 2.

(Pojmovi koji se koriste u Odluci)

Objašnjenje pojmova koji se koriste u Odluci su :

- a) poslovna zgrada je zgrada namijenjena za vršenje poslovne djelatnosti, ako se pretežnim dijelom koristi u te svrhe,
- b) poslovni prostor je
  - jedna ili više prostorija namijenjenih za vršenje poslovne djelatnosti koje, po pravilu čine jednu građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz,
  - prostor koji se rekonstrukcijom i adaptacijom može dovesti u funkciju za obavljanje poslovne djelatnosti u skladu sa rješenjem nadležne Službe za urbanizam Općine Novi Grad Sarajevo,
  - prostor koje Općina Novi Grad Sarajevo koristi u vlastite svrhe,,
  - prostor nastao trajnom podjelom jednog većeg, ekonomski neracionalnog poslovnog prostora na dva ili više zasebnih poslovnih prostora u skladu sa odobrenjem nadležne Službe za urbanizam Općine Novi Grad Sarajevo,
  - prostor koji nastaje privremenom podjelom jednog većeg, ekonomski neracionalnog